



Vlada Crne Gore  
Predsjednik



VLADA CRNE GORE  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	30. 12	29. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-38/24-1/2	
VEZA:		
EPA:	427 XXVIII	
SKRAĆENICA:	PRIDE	

Br: 10-012/24-6949/6

30. decembar 2024. godine

**SKUPŠTINA CRNE GORE**

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Uvaženi gospodine Mandiću,

Vlada Crne Gore, dopisom broj: 10-012/24-6949/5, od 13. decembra 2024. godine, dostavila je Skupštini Crne Gore **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.**

Uz Predlog zakona, zbog tehničke greške nastale prilikom umnožavanja materijala, nije dostavljeno mišljenje Ministarstva evropskih poslova i tabela usklađenosti Predloga ovog zakona s pravnim tekovinom Evropske unije, koje Vam ovim putem dostavljamo.

S poštovanjem,

mr Miloško Spajić





Br: 04/4-907/24-4512/2

27. decembar 2024.

Za: KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE ZA POLITIČKI SISTEM, PRAVOSUĐE I  
ANTIKORUPCIJU

potpredsjedniku Vlade mr Momu Koprivici

Veza: Dopis br: 04-900/24-7394

**Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona  
o Agenciji za nacionalnu bezbjednost s pravnom tekovinom EU**

Poštovani,

Dopisom broj 04-900/24-7394 od 27. decembra 2024. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24 i 117/24) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

**Maida Gorčević**

**MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA**

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost s pravnom tekovinom EU



Dostavljeno:

- Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju;
- a/a



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

<b>Identifikacioni broj Izjave</b>		<b>KPV-IU/PA/24/01</b>
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on National Security Agency	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju	
- Sektor/odsjek	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	mr Momo Koprivica, tel.020/482-901, e-mail: momo.koprivica@gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	mr Momo Koprivica, tel. 020/482-901, e-mail: momo.koprivica@gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	PPCG 2024-2027	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije		

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
<b>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</b>	
/	
<b>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</b>	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
<b>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</b>	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
<b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvorimeđunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b>	
/	
<b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b>	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost nije preveden na engleski jezik.	
<b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b>	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost nije bilo učešća konsultanata.	
<b>Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa</b>	<b>Potpis / ministarka evropskih poslova</b>
	

Prilog obrasca:

1.  Prevodi propisa Evropske unije
2.  Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)



## TABELA USKLAĐENOSTI

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi</b>		
KPV-TU/PA/24/01		KPV-IU/PA/24/01		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
/				
<b>3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore</b>				
<b>Na crnogorskom jeziku</b>		<b>Na engleskom jeziku</b>		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost		Proposal for the Law on Amendments to the Law on National Security Agency		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbenacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti